

САНА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

2003 сыл
КУЛУН ТУТАР
1 КҮНӨ
СУБУОТА
№ 24 (8935)

МЕСТНЫЕ СБОРЫ И НАЛОГИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 2003 ГОД

Муниципальное образование
"Чурапчинский улус (район)" Республики Саха (Якутия)
Улусное Собрание депутатов
II сессия

РЕШЕНИЕ № 18

с. Чурапча

от 20 февраля 2003 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СБОРОВ И НАЛОГА, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 2003 ГОД

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Республике Саха (Якутия) Барашковой А.И. и на основании Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике в Республике Саха (Якутия) на 2003 год" от 10.07.2002 года №406-11, Устава муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" II сессия Улусного Собрания депутатов решает:

1. Продлить действие положений местных сборов и налога на 2002 год, утвержденных решением №32 V сессии 2 созыва Улусного Собрания до 1 апреля 2003 года.

2. Утвердить следующие положения местных сборов и налога, действующих на 2003 год:

- положение о целевых сборах с граждан и предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм, благоустройство территории и другие цели;
- положение о порядке уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
- положение о порядке исчисления и уплаты налога на рекламу.

3. Положения местных сборов и налога, действующие на 2003 годступают в силу с 1 апреля 2003 года.

4. Данное решение опубликовать в улусной газете "Сага Олох".

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Улусного Собрания по планово-финансовой, бюджетной и налоговой политике.

Председатель Собрания депутатов муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" М. ГУЛЯЕВ.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке исчисления и уплаты налога на рекламу

Положение издана на основании подпункта "б" ст.7 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике в Республике Саха (Якутия) на 2003 года" от 10.07.2002 г. 3 №406-11, Федерального закона от 18.07.1995г. №108-ФЗ в редакции от 18.06.2001г. "О рекламе".

1. Общие положения

Налог на рекламу представляет обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Суммы платежей по налогу на рекламу зачисляются в местный бюджет Чурапчинского улуса.

Основные понятия и термины, используемые в настоящем положении:

Реклама — распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях.

Рекламодатель — юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, размещения, последующего распространения рекламы;

Рекламопроизводитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме;

Рекламораспространитель — юридическое или физическое лицо, осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и (или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иных способов;

Потребители рекламы — юридические или физические лица, до сведения которых доводится или может быть доведена реклама.

2. Плательщики налога на рекламу

Плательщиками налога на рекламу являются зарегистрированные на территории Чурапчинского улуса организации всех организационно-правовых форм, а также предприниматели без образования юридического лица рекламирующие свою продукцию, работу, услуги с помощью любых средств массовой информации и получающие доход от размещения рекламы.

Налог на рекламу уплачивают рекламораспространители, осуществляющие работы по рекламе продукции, работ и услуг по заявкам владельцев рекламной продукции.

3. Объект налогообложения

Объектом налогообложения является стоимость услуг, оплачиваемых за рекламу продукции (работ, услуг).

Не являются объектом налогообложения:

- услуги по рекламе благотворительных мероприятий;
- услуги по рекламе, не преследующей коммерческой цели;
- информационные вывески размещенные в помещениях, ис-

пользуемых для реализации товаров, включая витрины;

— объявления органов государственной власти, содержащие информацию, связанную с выполнением возложенных на них функций;

— предупреждающие таблички, содержащие сведения об организации производства работ; передвижения по территории или участку и т.д.

Не облагаются налогом на рекламу кинотеатры за объявления и афиши о демонстрации фильмов.

4. Ставка налога на рекламу

Ставка налога на рекламу устанавливается в размере 5% к стоимости услуги по рекламе.

5. Порядок исчисления и уплаты налога

Плательщики налога на рекламу представляют в налоговый орган по месту нахождения расчет налога на рекламу в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.

Уплата налога на рекламу производится:

1. юридические лица вносят налог на рекламу путем перечисления средств на счет рекламораспространителя не позднее дня размещения (опубликования) рекламы;

2. физические лица вносят налог на рекламу через учреждения Сбербанка или в кассу рекламораспространителя вместе со стоимостью услуг по рекламе.

Без предъявления платежного документа об уплате налога на рекламу размещение рекламы не допускается. Платежным документом об уплате налога на рекламу для юридических лиц считается платежное поручение на уплату налога на рекламу, а для физических лиц — корешок квитанции на уплату услуг по рекламе, включая налога на рекламу (при уплате через учреждения Сбербанка) или корешок приходного ордера (при уплате через кассу рекламораспространителя).

Рекламораспространители уплачивают сумму налога на рекламу ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца после истечения каждого квартала.

Рекламодатели продукции (работ, услуг) расходы на уплату налога на рекламу относят на финансовые результаты своей деятельности.

6. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов

1. Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты налога на рекламу возлагается на плательщиков и их должностных лиц.

2. За нарушение настоящего Положения налогоплательщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью внесения налога на рекламу осуществляется налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Налогоплательщик имеет право самостоятельно до проверки налоговых органов внести исправления в ранее представленные налоговые расчеты (декларации).

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

1. Общие положения

Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, устанавливается на основании подпункта "в" статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике в Республике Саха (Якутия) на 2003 года" от 10 июля 2002 года 3 № 406-11, Закона РСФСР от 07.12.91 г. № 2000-1 "О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации".

2. Плательщики регистрационного сбора

Регистрационный сбор уплачивают физические лица, изъявившие желание заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной законодательными актами РФ за государственную регистрацию их в качестве предпринимателей.

3. Ставка регистрационного сбора

Ставка регистрационного сбора, устанавливается в размере минимальной месячной оплаты труда на день регистрации. Сумма сбора зачисляется в бюджет по месту их регистрации.

4. Порядок регистрации и уплаты сбора

Регистрация физических лиц, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью, осуществляется Представительством Министерства юстиции в Чурапчинском улусе. Для регистрации физические лица представляют заявление.

Регистрация должна быть произведена не позднее чем в 15-дневный с момента подачи заявления физическим лицом. Физическому лицу выдается свидетельство на срок, указанный в заявлении этого лица, после уплаты регистрационного сбора, в случае, если сумма сбора уплачено через учреждение банка, свидетельство выдается взамен предъявленной квитанции об уплате этого сбора.

Отказ в регистрации может быть вынесен только в случаях, когда физическое лицо изъявило желание заниматься запрещенной Законом деятельностью, а также в других случаях, предусмотренных Законодательными актами Российской Федерации. Уплаченный регистрационный сбор не возвращается. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве предпринимателя

оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр свидетельства выдается предпринимателю, второй остается у органа, осуществляющего регистрацию, а третий экземпляр направляется налоговому органу по месту регистрации предпринимателя. Свидетельство о регистрации подлежит возврату в 15-дневный срок:

а) по истечении срока, на который выдано свидетельство.

б) с момента подачи предпринимателем органу, выдающему свидетельство, заявления о прекращении предпринимательской деятельности.

в) в иных случаях, предусмотренных Законодательством. В случае утери предпринимателем свидетельства при наличии уважительных причин Представительство Министерства юстиции в Чурапчинском улусе выдает ему дубликат свидетельства, за который взимается 20% от суммы ранее уплаченного сбора. В других случаях производится новая регистрация в порядке, установленном настоящим положением.

5. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов

Контроль за уплатой регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью осуществляется местными администрациями совместно с налоговыми и правоохранительными органами в соответствии с действующим Законодательством. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, с нарушением действующего Законодательства несут ответственность в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ

о целевых сборах с граждан и предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм, благоустройство территории и другие цели

1. Общие положения

Целевой сбор с граждан и предприятий, учреждений, организаций, устанавливается на основании подпункта "а" статьи 7 Закона Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике в Республике Саха (Якутия) на 2003 года" от 10 июля 2002 года 3 № 406-11.

2. Плательщики целевого сбора

Плательщиками являются граждане и предприятия, организации независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие свою деятельность на территории улуса, включая филиалы (обособленные структурные подразделения), расположенные отдельно от места регистрации юридического лица, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и не имеющие основного места работы.

3. Ставка целевого сбора

Общая сумма (ставка) целевого сбора в год: для физических лиц — в размере 3% от 12 установленных законов минимальных размеров месячной оплаты труда на все виды целевых сборов по совокупности;

для юридических лиц — в размере 3% от годового фонда оплаты труда, рассчитанного исходя из установленного законом размера месячной оплаты труда;

4. Налоговый период

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом по данному налогу признается квартал.

5. Предоставление льгот и освобождение от уплаты сбора

Представительные органы местного самоуправления могут устанавливать для отдельных категорий плательщиков льготы по уплате сборов без изменения доходной части бюджета.

От уплаты сбора освобождаются:

- инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
- семьи, имеющие 4 и более детей школьного и дошкольного возраста;
- участники и инвалиды ВОВ и приравненных к ним.

6. Порядок исчисления и сроки уплаты целевого сбора

Уплата целевого сбора производится юридическими лицами путем перечисления в бюджет через учреждения банка;

Физические лица уплачивают сбор через учреждения сберегательного банка. Юридические лица уплату сбора производят за счет остающейся прибыли, физические лица за счет собственных средств.

7. Порядок предоставления налоговой декларации

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту регистрации в качестве налогоплательщика налоговую декларацию с срок не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным.

8. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов

Ответственность за полноту и своевременность уплаты сбора возлагается на налогоплательщиков. Налогоплательщик, нарушивший налоговое законодательство несет ответственность на основании главы 15 Налогового Кодекса Российской Федерации. Контроль за полнотой исчисления и своевременностью уплаты целевого сбора возлагается на налоговые органы в соответствии с действующим Законодательством.

С.БОРИСОВА.

3-я программа
Канал "Россия"
09.25 "Военная программа" Алек-
сандра Сладкова.
09.50 "Утренняя почта".
10.25 "Сто к одному". Телеигра.
11.15 "Сам себе режиссер".
12.15 "В поисках приключения".
13.10 "Клуб сенсоров". До 14.00
17.05 "Аншлаг".
18.09 Ардянов Челентано и Орел-
да. Муты в комедии "Угроза не-
строительного" (Италия). 1980г.
19.00 "В Городе". До 20.00

ЭБЭРДЭЛНИБИТ

Күндүтүк саныр ардынбилитин, Одьулун орто оскулатын үрдүк категориялаах производстванай урвастаахтын мастарын Вера Григорьевна АНДРОСОВАНЫ олобуун орто омурдана кэлбит кэрэ-бэлкэ түгэмисин истинник эбэрдэлибит!

Эн тус олохун билигини - бырааттарын, балыстарын көрөн-караган, итэн-үрөттөрөн бары олохтун буларбытыгар анаабытыг, билиги туслугугар истинг сыйманыг, сылаас тапталыг, субан-аман ичин истинник махтанабыт уонна холбоор олохтобут.

Эйиэкэ баарабыт үрө-көтө олох үөлүгүр ситиһилээхтик үлэлиг, чөлкөн-чөлбүк сыдыаргар, дыа кэргэнгэр бары үлөмү, үгүмү.

Бырааттарын Григорий, Дмитрий, Илья, Андрей, Балтыларын Мария, Муса уонна хинилэр дыа кэргэттэрэ, өбүгүт Настаа.

Одьулун нэһилигин кырдыабаастарын сэдэбитин председателин, хоту көһөрүлүү кыттылаабын, спорт ветеранын, истинник саныр табыарыстыгыг БОЯКИНОВ Егор Семенович 70 сылын туолбут кэрэ-бэлкэ үбүлүгүрүн эбэрдэлибит!

Эйиги нэһилигин, чугас дьонугут, дыа кэргэнгит тулугар кыһа, сүрө-көтө суба-ана буола сыдыаргытыг үрөбүт, астынабыт. Өссө да эдэрдик эрчимин ийыктыбаха, дьонуг-сэргэн ортотугар үлүгү сылаарга доруобай үрө-көтө сырыт дикн алгымыт.

Өлөһөн, Уйбаан Никоностар, хинилэр олохторо.

Күндү кэргэммин, эбэбитин, элэбэитин, Одьулун нэһилигин олохтообун, хоту көһөрүлүү кыттылаабын БОЯКИНОВ Егор Семенович күн сирин көрбүтүн 70 сылаах үрүүлээх үбүлүгүрүн сүбүлүгүрүн бэйэбүт сүбүлүгүрүн, холдоуктаах бэйэбүт консулган тураныт истинг эбэрдэбитин этэбүт, бары махтабытын тиздэбүт!

Эн олохко активнай позицияг, бары өткүнэн дэгиттэр талаанын кырдыабаастар спартакиадаларын сүүрүүгэ чемпиома, чурор кулаастаах сцена ветерана, нэһилик кырдыабаастарын сэдэбитин председателиг буларын билиэкэ үтүө холбоор буолар.

Ининиктин даҕаны олохко дьулуруун устубатын, үтүө субан үксээтин, үрүүгү-көтүүгү үрдээтин, кырдыабын билиннээ, баарыны килэринээ дикн алгыстыгын тиздэбүт.

Кэргэнниг, олохторун, кийиктин, күтүтүг, сиэннэринг.

Күндү убаастыыр күтүтүтүм, Болтоҕо нэһилигин олохтообун СПЕЦЛОВ Илья Михайлович 50 сылын туолбут үтүө үбүлүгүрүн итиник-истинник эбэрдэлибит!

Эйи-аймактыгын дьонун, кыһа, адырыска илдьэбүт, адырыска билигин да көһөрүлүүн сеп. Итиник-истинник эбэрдэлибит!

Эйиэкэ куруук дьонуг-сэргэн ортотугар үрө-көтө сыдыаргар, дьолу-соруу, чөлкөн-чөлбүк доруобуйаны баарабыт.

Майаттаах Егоровар, Дьокуускайтан, Хатылыстат, Болтоноттон Федоровтар, Чурапчытан Лебедевтар.

«Мелиоратор» ГУП-ка өр сылларга үтүө суобастаахтык суоптарынан үлэлиг ПЕРМЯКОВ Алексей Михайлович үйэ аңардаах үбүлүгүрүн сааһынан итиник-истинник эбэрдэлибит!

Эйиэкэ, тэрлэтэн туруктаах, үлэлээк-хамнастаах буолууларыгар киллэрсибит кыһагыг сүгүн улахангыгар махтабытын тиздэбүт. «Адырыска суох үтэ ийи» дикн Российскай Федерация Бочуоттаах аныгынан наҕараадалааһын да туолуур.

Баарабыт эйиэкэ, таппыр кэргэнгэр уонна олохторго саха алмааһынын кытаанах доруобуйаны, сааһыны симнебас салгыны, күлүмүрдэс чабыт күнү, өлбөдүбүт күөх хаалганы итиник толору дьаһоох олох.

«Мелиоратор» ГУП үлэһит коллектива.

«Мелиоратор» ГУП-ка өр сылларга үтүө суобастаахтык үлэлиг-хамсыг сыдыар убаастар үлэһиттэрибит: тэрлэтэ завхозун, профкомун председателин КОЗЛОВ Василий Васильевич уонна тэрлэтэ биер бастык суоптарын ПОСЕЛЬСКАЯ Павел Павлович улууска «Мелиорация» тэрлэтэ тэрлэбитэ 30 сылын сибэстээм «Саха Республикатын Правительствотын Грамотатын наҕараадалааһыныг истиник-истинник эбэрдэлибит!

Баарабыт үлэһит сынабыта мөһөн эрэ бүлүгүгэр, эдэрдик эрчимнээх үлэни, дыа кэргэттэригэр этэнгэ буолуун.

«Мелиоратор» ГУП үлэһит коллектива.

Таппалаах олохтун, кэргэммин ОКОЕВОВА Светлана Егоровна төрөбүт күнүгүн итиник, истинник ис сүрэхтэтигэр эбэрдэлибит!

Баарабыт эйиэкэ, дыа кэргэнгэр, олохтор кытаанах доруобуйаны, дьолу-соруу, үлүгү дьаһоох олох.

Ийэг, кэргэнниг, олох, аймактарыг.

ЭБЭРДЭЛНИБИТ

Убаастабылаах спорт ветеранын, Чурапчы спорттун олохтообун остуол тенниһигэр тренери КРИВОШАПКИН Василий Петрович үйэ аңардаах үбүлүгүрүн итиник, истинник эбэрдэлибит!

Эн тренерскай үлэбэр талааннаах билиги, остуол тенниһигэр сүбүлүгүрүн, үлэһит билибит. Үлүгү үтүө тумуктарын республика чемпионнарыг, дискардарыг, «Азия олохторо» II ооньуларын кыттылааһын итэн таһаарытын кэргэлибит. Ичиниктиг да улуустун аатырдар спортсменнарын үүнэрин дикн эрэлээлиг.

Күндүтүк саныр кийиктигэр саха алмааһынын кытаанах доруобуйаны, олохтор дьолу-соруу баарабыт.

Улуус теннисистэ, остуол тенниһин федерацията.

Кэриэстэбил

СУОХ БУОЛБУТУН
ЫЛЫНАРГА ЫАРАХАН

Билиги истинник, чугастык саныр доробут, табыарыстыг ДЯЧКОВСКИЙ Игорь хомолго-окут суох буолбута номнуо биер сыла буолла.

Игорь 1983 с. алтынны ый 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ. Хатылы орто оскулатыг 1995 с. VI кылааска үөрэнэ кэлбитэ. Ыраас, хатыг эттээк-синнээк, бэйэтин кыһар элэһэй уол элбэх оҕону кыта түгэмис уолсый тылы булан доробуостута.

Үөрэнэр сылларыгар көнүл туолуун дьарыктааһыта. Оскулатын чизин көмүскээ улуустыг, республикатагы түбүлгү-кэргэ элбэхтик чемпионнаабыта, призераабыта. Мас тардылыгыгар эмгэ итиник ситиһилэриг көрдөрбүтэ. Элбэри эрдэр, ийэн тутта күтүр кийиктиг этэ.

Оскула предметтигэр, чөлкөн-чөлбүк, литература-тыгар уонна биологияга туйгу-нук үөрэмистэ. Кинигэни үтүм-эстэик олохто.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Игорь, 2003 с. 11 күнүгэр Сылан нэһилигэр Дьячковскайдар дыа кэргэнгэ бастаа оҕонун күн сирин көрбүтэ.

Чурапчыттан Дьокуускайга күн ахсын сарсыарда 10 чаастан дьону таһабын. Билсэр тел. 41-305.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ

Ийи-аймактыгын дьонун, кыһа, адырыска илдьэбүт, адырыска билигин да көһөрүлүүн сеп. Итиник-истинник эбэрдэлибит!

СУТУКЭННИБИТ

Посельский Эдуард Афанасьевич аатыгар 1987 с. от ыйын 7 күнүгэр бариллибит IV СН сериялаах, 589449 нүмэрдээх паспорт сүлүтүгүн дыага суоһунан ааһыллар.

Куликова Мария Михайловна аатыгар 1990 с. муу устар 5 күнүгэр бариллибит IV СН сериялаах, 653716 нүмэрдээх паспорт, Герой-ийэ буларын туолуур дастабырыанна, тыл ветеранын АГ сериялаах, 634055 №-дээх дастабырыанна сүлүтүгүн дыага суоһунан ааһыллаллар.

Сырдык сур тый сүтэ. Уга булутар «К» букуба бөһөттээх, ханас булутар «Н» букуба бөһөттээх. Ким көрбүт Одьулунгга Невостарга биллэрэтигэр. Билсэр телефоннар: Одьулунгга 24-395, Чурапчыга 41-303.

АТЫЛЫБЫТ

Красильников аатынан улууска 9 №-гэр Волгоград куоракка оҕоһулуубут сагалыг туһаары оҕоһулуубут угловог, мяккай мизбэллэр атылааналлар. Матрыялааппара гобелен. Билсэр телефон: 41-664.

2001 сыл алтынныга оҕоһулуубут УАЗ-39625 автомашинаны. Туруга үүгүт. Калур атын, сардага, муньага барар. Сыаната - 20 тыл. солк., эбэтэр эдэр уугаах биегэ атастаһыт. Билсэр тел. 24-359.

Куоракка сүрбүт 1993 с. «Жигули» автомашинаны. Өгө - тснровкалаах. Туруга үүгүт. Эбэтэр эйиги вариане аатыгар атастаһыт. Билсэр тел. 41-216.

БИЛЛЭРИИ

Кулун тутар 4 күнүгэр 3 чаастан культура управлениетын хонтурутыгар Чурапчы сэлэһиньэтигэр олохтор Сылан нэһилигиттан төртүтхэстэри субо муньаах ыһаарыт.

«Сылан» түмсүүтүн сэдэһэ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фонд Социального Страхования извещает всем страхователям - плательщикам страховых взносов по обязательному социальному страхованию о несчастных случаях на производстве и профзаболеваний новые реквизиты с 1 марта 2003 г.:

ИНН 1435073969

Государственное учреждение Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Р/С 40402810000000000002

ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск.

БИК 049005001

БИНИГИ ӨНӨБҮТҮНЭН ТУҢАНЫТ!

Чурапчы - Дьокуускай - Чурапчы маршрутуан дьону, таһаары таһабыт. Адырыстан ылабыт, адырыска илдьэбүт. Билсэр телефоннар: Чурапчыга 41-752, Дьокуускайга 42-64-53.

Күн ахсын Чурапчы - Дьокуускай - Чурапчы маршрутуан дьону уонна таһаары таһабыт. Сымнебас кэрэһиллээрдээх. Адырыстан ылабыт, адырыска илдьэбүт. Билсэр телефон: 41-774.

Күн ахсын Чурапчы - Дьокуускай - Чурапчы маршрутуан дьону таһабыт. Адырыстан ылабыт, адырыска илдьэбүт. Билсэр телефоннар: Чурапчыга 41-005, Дьокуускайга 26-68-74.

Күн ады Чурапчы - Дьокуускай маршрутуан дьону таһабыт. Массына сымнебас кэрэһиллээрдээх. Дьокуускайга адырыска тиздэбүт, адырыстан ылабын. Билсэр тел. 42-292.

Чурапчы - Дьокуускай - Чурапчы маршрутуан дьону таһабын. Массына сымнебас кэрэһиллээрдээх. Дьокуускайга адырыска тиздэбүт, адырыстан ылабын. Билсэр тел. 41-266.

Чурапчы - Дьокуускай - Чурапчы маршрутуан дьону таһабын. Массына сымнебас кэрэһиллээрдээх. Дьокуускайга адырыска тиздэбүт, адырыстан ылабын. Билсэр тел. 41-266.

Хатыматы тарийэччилэр: Саха Республикатын Правительствот, улуус дьаһалтата, редакция. Хатым сахалым тыллыг оһуорунуука, чаппиэрэ, субуотага таһар. Хатым нидекэ: 54907

«Сага олох» редакциянай-издательской холбоһук. Офсетнай бэчээт. Сахааһын № 24. Тираж 2657. 28. 02. 2003 с. бэчээкэ бариллиһэ.

Автор суругар этиилэр санаа редакция позицияг мэлдэн сеп түбүгэр буолбатах. Сурукка мыйлар чакчылар кырдыаахтарыгар эппиэтинэни автор тус бэйэ сүтэр.

Редактор: Г.Г. ПОПОВ. ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 «а». ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор - 41-332, отделлар - 41-265. E-mail: sangaoloh@churap.sakha.ru